

ҮӨРЭБИ САЛГЫЫР САНА УКТЭЛ

ТЫА СИРИН ЭРЭЛЭ - ЫЧЧАККА

Биңиги улууспугар кэлин салыларга оскуоланы бутэрбит ово, ыччак иниции суолун тобуларыгар үлэ балада ытыллар. Ол бир чычыхай туоңтунаан тыа сирин ыччактын олони иниции сайдытыгар сеп түбөнэр суолу-ини көрдөн, «Үрдүк үөрэххэ киллэ-рэргэз бэлэмниир кин» тускул (программа) оноһуллан тэрилли-бүлтэй буолар. Кин тэриллэн үлэлэ-эбизтэ биир сый ааста. Бириэмэ көрдөрүнүн буини сёбүгэр ас-пыйт эйтгэр.

Саңа айыллар кин аатын булаары уонна устаабы суруяары манна үлэллир хамынайы «Үрдүк үөрэххэ бэлэмниир кин-оскуола» дын ааттырга бынаарбыга. Онтубут салыларытан учуталлар пенсияра тахсалларыгар охсуулаах буолан хаалбыта. Ол иниң сый аанын бына толкуйдаан, дүүлэлэн баран, бу үөрэх дылыгыгар санга дынаал тахсан «Үрэхтээни кин» дын санга ааттанибыт. Манна оролор уопсай орто үөрэхтээни, ол таңынан экстремалын орто үөрэй бутэри-эхтэрин сол.

Иккис сылын ЯГУ факультеттарын, институту (математический) уонна тестирование кинин кыттары дуогабар түнэрсэн үлэлли-бүлтэй.

Научный салайаачынан ЯГУ профессора, академик, пед. наука доктора, ЯГУ филологический факультетин нуучча тылын уонна литературын национальный оскуолаларга бирии методикатын кафедратын сэбиздиссийз, РФ норуот үөрэхтийн түүлэлэх улзит Петрова С.М. Светлана Максимовнаны кыттары үлэллирэг сурдээх интэриэшнэй уонна улахан кемалеэх. Ол курдук, 1999-2000 үөрэх дылыгыгар улуус оскуолаларын, учууталларын хабан араас хабанаах мероприятиелар ытгыллыгыттара.

Улуус эксперименталынай пло-щаджата буоларыт бынытынан кин штатыгар эбии директоры инновация үлэтигэр солбүйаачы көрүллүбүтэ. Манна оптутаах, дириг билилэх, ирдэвиллэх Алексеева Галина Георгиевна үлэллир. Кин ити үлэтин таңынан

В.П. ЛУКАВИНА,
Намнаабы үөрэхтээни
кинин директора

МАХТАЛЫМ ЧАЛАН

Намнаабы урдук үөрэххэ бэлэмниир кин быйыл алтынны үйтэтийн сафалаабыта 1 сильн туолла. Кунду учуталларыбытни, төрөллүттэри, үөрэхтээчилэри бу бөлий күннэрийн истинний эзэр-дэлэн туран, 12-с кылаас бастакы выпускниктарын ааттарыттан сый тумуктэрийн ситишиллэрбт түнүн ахтан суруйуохун баарабын.

Аан магнайыттан билигини кыттары ыкса сиэни олохтообууда, дызибт-дьянахыт түнүн туюнан туюласпыта биңиги кураторбыт Л.Е. Кривошапкина.

Былаан ирдэвиллэгээр эпизэт-эн оногуллубут расписание бынытынан кунус 2 ч. үөрэх күннэрэ элэнгээн испиттээрэ. Бэйзэлэри предметтэригэр киэн билилэх, овоо умсугтуулахтын тизэрдэр учуталларытын инирэх тылларын анхтылахын баараобын: химиya В.К. Колесова, биологияя Л.Т. Попова, математикаа А.А. Попова, нуучча тылыгы М.В. Шарапова, саха тылыгы, литературагар Л.Г. Замятияна, Шапошникова О.И. риторикаа.

Эдэр саас эрчимээх күннэрийн көччүйс сыйлдар ычтак үөрэх чаанын да кэнниттэн арахсыспакка араас интэриэшнэй бэцэрээри, көрсүүлүлэри тэрийэр эйтбт. Кылааспиг старостата Гаврильев Андрей, культурний-маасабай сектор Олесова Надя тэрээниинэрийн Саңа дылы, төрөбүт күннэри, Ийн сири көмүскэччи-лэр күннэрийн, Аан дойдугаа дыхталлар күннэрийн, выпускной биээрччи умнүллубаттык бэлийтээшилт. Үгүстүк кылаас чаштара, интэриэшнэй көрсүүлүлэ, бэси-эдэлэр ытыллыгыттара. Ол курдук «Эдэр саас» хынат редакциянин делегацийн кыттара көрсүүнү ордук бийтүүгээр хаалбыт. СГУ сту-

дениара каникулларын кэмигэр үрдүк үөрэх чыччалын дабайытын эрирдээх-мускуурдаах күннэрийн туурунан ирэх-хоро кэлээн сыйрапыттара. Улуус психиатр-нарколог враха А.Д. Петров чек турктаах олоо иниции олох-пут быстыспат аргынын туурунан, арыгы, табах, наркомания туурунан киэн ис хононоо бэсийдэ ытгыткаа көрхэсбэйлэх.

Саңа дылы кэнниттэн дызиб-тигэр сыйнанан кэлэн баран СГУ преподавателлерин консультацияларыгар сыйлдан, билибитетин кэ-нэтэн, тутуу ассо аафарыттын-тобу-ларыбытни билэн хаалбытты.

Кулун тутарга магнайыг СГУ тестираванье гарынан билибитетин бэрэбэрэлэх-мэлмипит. Онтон ыалыбындаа Республикаанский тестираванье сорох оролор кунаандаа суюх көрдүрүлэри ыланнаар үөртүтээр, ыспыраапка ылбүттара. Олыспыраапкалара сайын үөрэххэ туттаралларыгар улаханын көмөлөгчүүтэй.

Саамай эпизэтинэстээх кэм-кирии экзаменинары туттарын са-яламмыт. Манна биңигини кыттара тэбис-тэнгэ сыйлдан, сүүрэн-көтөн преподавателлэри булаан консультацияларыгононторон, биңиги үөрэххэ кирирбитетигэр улаханын комөлөгчүүтэй. Үрдүк үөрэххэ кирирбитетигэр студент үрдүк аатын ылбүт оролор ааттарыттан дириг махталбыттын тизэрдээм этээ Галина Георгиевна Алексеева.

Быйыл үөрэххэ кыайан кирирбитетэх оролор санааларын тууэрээ бэлээх кынус 12-с кылааспиг тизэр-көтөн кынналлан үөрэхэллэри, көрсүүлүлэри тэрийэр эйтбт.

Ирина НАХОВА,
педагогистут социальний
педагогика отделениетын
1 курсун студенческата

Былырын алтынны ыйтан Нам селотугар улуус дынаалтатын уонна үөрэх управлениеятин тэрийнитинэн үрдүк уонна орто анал үөрэххэ кирии оролору бэлэмниир кин айыллыбыта. Кин септөөх кадрдарынан аттарыллан туурууллубута түмүктээх буола-

Биңиги оролорбут Попов Андрей Мирнэйдээи политехнический институт, математическая факультетыгар, Шамаева Арияна Дыгтха экономическая факультетыгар, Григорьева Анастасия Алданнааы медучилище, Нахова Ирина Дыккуускайдаары педагогистукка, Осипова Саргылана Дыгтха Экстомеу филиалыгар, Макарова Виктория СГУ саха фи-

НААДАЛААХ КИИН

тааы дынаалтава, үөрэх управлениеятыгар уонна оролорбутун үөрэшт, көрбүт-истибт, хайысхалларын сөлкө буулларыгар комөлөгчүүтэйчилэх таатынан аттарыллан туурууллубута түмүктээх буола-

Биңиги оролорбут Попов Андрей Мирнэйдээи политехнический институт, математическая факультетыгар, Шамаева Арияна Дыгтха экономическая факультетыгар, Григорьева Анастасия Алданнааы медучилище, Нахова Ирина Дыккуускайдаары педагогистукка, Осипова Саргылана Дыгтха Экстомеу филиалыгар, Макарова Виктория СГУ саха фи-

логияттын факультетын психология салаатыгар, Васильева Юлия СГУ саха оскуолаларыгар нуучча тыла, Обутова Айалина, Кривогорницаина Ольга СГУ омуктылын факультетыгар, Олесова Надя СГУ БФФ, Егорова Елена мединститутка кирирдилэр.

Билингни сирийтэй, уп-харчы кырымтык кэмигэр, маннык үөрэх үрдүгэрийн айыллыбыта саамай септөөх. Төрөллүт барыта телебурдээх бэлэмниир оротун үөрэштээр кындын таатынан аттарыллан туурууллубута түмүктээх буола-

Биңиги оролорбут Попова М.С., Шамаевтар, Григорьевтар, Находкинтар, Васильевтар, Осиповтар, Макарова Н.С. Шапошниковтар уо.а.



КЭЛИН! ҮӨРЭНИН!

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүктээх буолалларыгар.

Киэнээги оскуола базатыгар үөрэххэ выпускниктары бэлэмниир гээндээх-аналлаах кин тэриллэн биир сыйлэлээтийн. Биңиги үлэтийн экспериментальны салайаачынын байынтынан барар. Выпускниктар тус бэйзэлээр салайаачынын аттарыллан туурууллубута түмүкт

